



Predsjednik Crne Gore

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

U K A Z
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O TAJNOSTI PODATAKA

Proglašavam **ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TAJNOSTI PODATAKA**, koji je donijela Skupština Crne Gore 26. saziva, na Petoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2020. godini, dana 16. jula 2020. godine.

Broj: 01-1450/2
Podgorica, 20.07.2020. godine



Milo Đukanović

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 26. saziva, na Petoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2020. godini, dana 16. jula 2020. godine, donijela je

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TAJNOSTI PODATAKA

Član 1

U Zakonu o tajnosti podataka („Službeni list CG“, br. 14/08, 76/09, 41/10, 38/12, 44/12, 14/13, 18/14 i 48/15) član 2 mijenja se i glasi:

„Po ovom zakonu dužni su da postupaju državni organi, organi državne uprave, organi jedinica lokalne samouprave i druga pravna lica koja vrše javna ovlaštenja (u daljem tekstu: organi), kao i pravna i fizička lica kad u vršenju zakonom utvrđenih poslova, odnosno izvršavanju ugovorenog posla ostvare pristup ili postupaju sa tajnim podacima (u daljem tekstu: drugi subjekti).“

Član 2

U članu 3 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Tajnim podatkom smatra se i tajni podatak strane države i međunarodne organizacije koji je kao takav označen i dostavljen nadležnim organima u Crnoj Gori.“

Član 3

Poslije člana 7 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 7a

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.“

Član 4

U članu 8 stav 1 tačka 1 riječi: „organizacija iz člana 2 ovog zakona,“ zamjenjuju se riječima: „drugih subjekata,“.

Tač. 3 i 12 brišu se.

Član 5

U članu 11 stav 2 mijenja se i glasi:

„Organi u čijem radu u kontinuitetu nastaju tajni podaci određuju kategorije podataka kojima se može odrediti stepen tajnosti „STROGO TAJNO“, „TAJNO“, „POVJERLJIVO“ i „INTERNO“.“

Član 6

U članu 14 poslije riječi: „Vlade Crne Gore,“ dodaju se riječi: „načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore,“ a riječi: „starješina organa uprave nadležnog za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma,“ brišu se.

Član 7

U članu 16 stav 2 riječi: „i organizaciji“ brišu se, a riječi: „u njihovom posjedu“ zamjenjuju se riječima: „nastao u radu organa“.

Član 8

U članu 18 stav 4, članu 18a, članu 21 stav 5, članu 40 stav 1 tačka 2, članu 53 stav 1 tačka 2, čl. 56 i 58, članu 60 stav 5, članu 62, članu 67 stav 1 tačka 2 i članu 69 riječ „organizacija“ u različitom padežu zamjenjuje se riječima: „drugi subjekti“ u odgovarajućem padežu.

Član 9

U članu 19b stav 1 poslije riječi: „ukinuti tajnost podatka,“ dodaju se riječi: „odnosno produžiti rok tajnosti podatka,“.

Član 10

U članu 24 stav 2 riječ „Direkciji“ zamjenjuje se riječima: „organu uprave nadležnom“.

Član 11

U članu 27 stav 1 riječi: „imaju svi zaposleni u organu i organizaciji“ zamjenjuju se riječima: „ostvaruje pravno i fizičko lice“.

Član 12

U članu 28 stav 2 tačka 1 poslije riječi: „povremenih poslova,“ dodaju se riječi: „ugovora o djelu,“ a riječi: „posebnih ugovora o radu,“ zamjenjuju se riječima: „odgovarajućih ugovora,“.

Član 13

U članu 30 stav 2 mijenja se i glasi:
„Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, pravno lice podnosi zahtjev za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima za zaposlene kojima je to potrebno za izvršenje ugovorenog posla.“

Član 14

U članu 30a stav 1 poslije tačke 1 dodaje se nova tačka koja glasi:
„1a) zakonski zastupnik tog pravnog lica i drugi zaposleni kojem je to potrebno za izvršenje ugovorenog posla imaju dozvolu za pristup tajnim podacima;“.

Član 15

U članu 31 stav 1 poslije riječi „podacima“ dodaju se riječi: „stepena tajnosti “STROGO TAJNO”, “TAJNO” i “POVJERLJIVO”.“

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Pristup tajnim podacima stepena tajnosti “INTERNO” stranom pravnom i fizičkom licu Direkcija će omogućiti u skladu sa članom 27 ovog zakona.“

Član 16

U članu 32 na kraju stava 1 tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: „osim bezbjednosne provjere za rukovaoca tajnim podacima ili drugog zaposlenog u organu državne uprave nadležnom za poslove odbrane (u daljem tekstu: Ministarstvo) i Vojsci Crne Gore i lica angažovana po bilo kom osnovu u Ministarstvu i Vojsci Crne Gore, koju sprovodi Ministarstvo u skladu sa zakonom kojim se uređuju poslovi odbrane i ovim zakonom.“

U stavu 4 poslije riječi „Agencija“ dodaju se zarez i riječi: „odnosno Ministarstvo“.

Član 17

U članu 34 stav 1 mijenja se i glasi:

„Prije obavljanja bezbjednosne provjere, lice koje se provjerava obavezno je da kod Agencije, odnosno Ministarstva popuni upitnik za bezbjednosno provjeravanje.“

Član 18

U članu 36 stav 2 briše se.

Član 19

U članu 38 stav 2 riječ „spoljnu“ zamjenjuje se riječju „vanjsku“.

Član 20

U članu 39 stav 1 i čl. 41, 42, 43 i 44 poslije riječi „Agencija“ u različitom padežu dodaju se zarez i riječi: „odnosno Ministarstvo“ u odgovarajućem padežu.

Član 21

U članu 46 u uvodnoj rečenici stava 1 riječi: „i ako“ zamjenjuju se riječju „ili“.

U tački 1 poslije riječi: „osim za krivična djela“ dodaju se riječi: „protiv bezbjednosti javnog saobraćaja i krivična djela“.

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Rješenje iz stava 1 ovog člana donosi se bez izjašnjenja stranke u postupku.“

Član 22

U članu 48 stav 3 riječi: „ministarstvu nadležnom za poslove odbrane (u daljem tekstu: Ministarstvo).“ zamjenjuju se riječju „Ministarstvu.“

Član 23

U članu 51 stav 1 mijenja se i glasi:

„Zahtjev za produženje važenja dozvole za pristup tajnim podacima može se podnijeti Direkciji najkasnije 180 dana prije isteka važenja dozvole.“

U stavu 2 poslije riječi „Agencija“ dodaju se riječi: „odnosno Ministarstvo“.

Član 24

U članu 53a poslije riječi „Direkciji“ dodaju se riječi: „preko organa iz člana 28 ovog zakona,“.

Član 25

U članu 55 poslije riječi: „člana 26 stav 1“ dodaju se riječi: „i člana 27 stav 1“.

Član 26

U članu 61 stav 1 tačka 2 mijenja se i glasi:

„2) broj i forma tajnih podataka;“.

Poslije tačke 2 dodaje se nova tačka koja glasi:

„3) stepen rizika prijetnje tajnim podacima na određenoj lokaciji.“

Član 27

U članu 64 stav 1 tačka 1 riječi: „nasilnog upada“ zamjenjuju se riječima: „neovlašćenog, odnosno nasilnog ulaska“.

Poslije tačke 3 dodaje se nova tačka koja glasi:

„3a) izrada plana zaštite tajnih podataka;“.

Član 28

U članu 68 stav 1 mijenja se i glasi:

„Tajni podaci se mogu dostavljati van prostorija organa i drugih subjekata uz primjenu propisanih zaštitnih mjera koje garantuju da pristup tajnim podacima mogu imati lica koja imaju dozvolu za pristup tajnim podacima, odnosno lica iz člana 26 stav 1 i člana 27 stav 1 ovog zakona.“

Član 29

Član 71 mijenja se i glasi:

„Organi i drugi subjekti dužni su da obezbjeđuju vršenje redovne unutrašnje kontrole nad sprovođenjem mjera zaštite tajnih podataka utvrđenih ovim zakonom.“

Radi vršenja kontrole iz stava 1 ovog člana, organi i drugi subjekti dužni su da odrede lice za vršenje te kontrole.

Način vršenja i sadržaj unutrašnje kontrole iz stava 1 ovog člana propisuje Vlada.“

Član 30

Član 73 briše se.

Član 31

U članu 74 stav 1 tačka 2 briše se.

Poslije tačke 8a dodaje se nova tačka koja glasi:

„8b) vrši koordinaciju prevencije i zaštite od računarskih bezbjednosnih incidenata na internetu i drugih rizika od incidenata po bezbjednost informacionih sistema državnih organa, organa državne uprave, organa jedinica lokalne samouprave, pravnih lica sa javnim ovlašćenjima i drugih pravnih i fizičkih lica koja ostvaruju pristup ili postupaju sa podacima, osim tajnih podataka, preko posebne organizacione jedinice (u daljem tekstu: CIRT);“.

Član 32

Poslije člana 74 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 74a

CIRT, u skladu sa zakonom kojim se uređuje informaciona bezbjednost, preduzima mjere za:

1) uspostavljanje sistema zaštite od računarskih bezbjednosnih incidenata na internetu i drugih rizika od incidenata po bezbjednost informacionih sistema iz člana 74 stav 1 tačka 8b ovog zakona;

2) prevenciju računarsko-bezbjednosnih incidenata;

3) otklanjanje posljedica u slučaju bezbjednosnih incidenata na internetu koji prelaze okvire djelovanja informacionih sistema iz člana 74 stav 1 tačka 8b ovog zakona.“

Član 33

U članu 75 stav 1 mijenja se i glasi:

„Vlada imenuje direktora Direkcije (u daljem tekstu: direktor), na predlog ministra nadležnog za poslove odbrane, u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti državnih službenika i namještenika.“

U stavu 2 riječi: „visoku stručnu spremu“ zamjenjuju se riječima: „VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja“.

Član 34

Član 75d mijenja se i glasi:

„Radni odnos u Direkciji može se zasnovati bez javnog oglašavanja.

Radna mjesta koja se popunjavaju bez javnog oglašavanja utvrđuju se aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službeničkih mjesta u Direkciji.

Odluku o zasnivanju radnog odnosa u Direkciji donosi direktor Direkcije.“

Član 35

Naziv poglavlja XI mijenja se i glasi: „XI. NADZOR“.

Član 36

U članu 80 stav 2 mijenja se i glasi:

„Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona u pogledu primjene mjera zaštite tajnih podataka, kao i nad primjenom međunarodnih ugovora koji se odnose na tajne podatke vrši Direkcija preko ovlašćenih inspektora, u skladu sa zakonom.“

Član 37

U članu 81 stav 1 tačka 1 mijenja se i glasi:

„1) kontroliše primjenu mjera zaštite tajnih podataka propisanih zakonom i drugim propisima koji se odnose na zaštitu tajnih podataka;“.

U tački 2 poslije riječi „razmjennom“ dodaju se zarez i riječi: „primjenom mjera zaštite tajnih podataka“.

U stavu 2 riječ „bezbjednosti“ zamjenjuje se riječima: „primjene mjera zaštite tajnih podataka“.

U stavu 3 poslije riječi „sa“ dodaju se riječi: „primjenom mjera zaštite tajnih podataka,“.

Član 38

U članu 82 stav 1 tačka 4 mijenja se i glasi:

„4) ne obavijesti o ukidanju ili izvršenoj promjeni stepena tajnosti sve organe i druge subjekte koji koriste taj podatak (član 18 stav 4 i član 21 stav 5);“.

Tačka 6 mijenja se i glasi:

„6) ne promijeni ili ne ukine oznaku tajnosti kad se steknu uslovi iz čl.19b i 21 ovog zakona;“.

U tački 10 poslije riječi: „Agencije“ dodaje se zarez i riječi: „odnosno Ministarstva“.

Tačka 11 mijenja se i glasi:

„11) mu je dozvola za pristup tajnim podacima istekla, a nije je u roku od osam dana od dana donošenja rješenja iz člana 52 stav 1 ovog zakona, odnosno od nastanka činjenice koja je razlog za prestanak važenja dozvole u smislu člana 53 stav 1 ovog zakona, vratio Direkciji preko organa iz člana 28 ovog zakona (član 53a);“.

Tačka 17 mijenja se i glasi:

„17) bez odlaganja ne obavijesti ovlašteno lice koje je odredilo stepen tajnosti podatka o nestanku ili neovlaštenom otkrivanju tajnog podatka (član 69 st. 1 i 2);“.

Stav 2 mijenja se i glasi:

„Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu, državnom organu, organu državne uprave, organu lokalne samouprave i lokalne uprave novčanom kaznom u iznosu od 100 eura do 2.000 eura.“

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 100 eura do 2.000 eura.“

Član 39

Poslije člana 86 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 86a

Započeti postupci za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima pravnom licu okončaće se po Zakonu o tajnosti podataka („Službeni list CG“, br. 14/08, 76/09, 41/10, 38/12, 44/12, 14/13, 18/14 i 48/15).“

Član 40

Poslije člana 87a dodaje se pet novih članova koji glase:

„Član 87b

Podzakonski akti donijeti na osnovu Zakona o tajnosti podataka („Službeni list CG“, br. 14/08, 76/09, 41/10, 38/12, 44/12, 14/13, 18/14 i 48/15) uskladiće se sa ovim zakonom u roku od 18 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 87c

Zahtjeve za sprovođenje bezbjednosne provjere za rukovaoca tajnim podacima i drugog zaposlenog u Ministarstvu i Vojsci Crne Gore i lica angažovana po bilo kom osnovu u Ministarstvu i Vojsci Crne Gore, tri mjeseca nakon stupanja na snagu ovog zakona, Direkcija podnosi Ministarstvu.

Postupke sprovođenja bezbjednosne provjere za rukovaoca tajnim podacima i drugog zaposlenog u Ministarstvu i Vojsci Crne Gore i lica angažovana po bilo kom osnovu u Ministarstvu i Vojsci Crne Gore započete prije isteka roka iz stava 1 ovog člana, okončaće Agencija.

Član 87d

Akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Direkcije donijeće se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Donošenjem akta iz stava 1 ovog člana Direkcija će od Ministarstva javne uprave preuzeti državne službenike koji su vršili preuzete poslove iz člana 74 stav 1 tačka 8b ovog zakona, opremu i službenu dokumentaciju.

Državni službenici iz stava 2 ovog člana, do donošenja akta o raspoređivanju u skladu sa aktom iz stava 1 ovog člana, nastavljaju sa radom u zvanjima koja su stekli prije preuzimanja.

Član 87e

Odredbe člana 74 stav 1 tačka 8b i člana 74a ovog zakona primjenjivaće se nakon tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 87f

Danom početka primjene člana 74 stav 1 tačka 8b i člana 74a ovog zakona, prestaje da važi član 11 Zakona o informacionoj bezbjednosti („Službeni list CG“, br. 14/10 i 40/16).“

Član 41

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 23-3/19-6/4
EPA 804 XXVI
Podgorica, 16. jul 2020. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE 26. SAZIVA

